

Na osnovu člana 55. stav 2 Zakona o sudovima Republike Srpske („Sl. glasnik RS broj: 37/12, 44/15) i člana 8. tačaka i Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju („Sl. glasnik RS broj: 09/14), u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju kriterijuma za određivanje potrebnog broja administrativnog i pomoćno-tehničkog osoblja u sudovima Republike Srpske broj 08.01/052-122/06 od 27.07.2006. godine/ Sl. glasnik RS br. 84/06/, a uz pribavljenu saglasnost Ministarstva pravde Vlade RS, Predsjednik Osnovnog suda u Kozarskoj Dubici, donio je dana 23.01.2017. godine

## P R A V I L N I K

### O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA OSNOVNOG SUDA U KOZARSKOJ DUBICI

#### I OPŠTE ODREDBE

##### Član 1.

Ovim pravilnikom utvrđuje se unutrašnja organizacija Osnovnog suda u Kozarskoj Dubici /u daljem tekstu sud/ i utvrđuju sledeća pitanja:

- unutrašnja organizacija suda
- organizacione jedinice i njihov djelokrug rada
- rukovođenje organizacionim jedinicama, ovlašćenja u rukovođenju i odgovornosti za obavljanje poslova
- programiranje i planiranje rada
- zasnivanje radnog odnosa
- sistematizacija radnih mjesta
- kolegij studija
- službena zvanja službenika, ocjenivanje njihovog rada
- naziv i raspored poslova u organizacionim jedinicama, potrebni uslovi u pogledu stručne spreme i drugih uslova za rad na određenim poslovima
- javnost rada suda

#### II UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA SUDA

##### Član 2.

Unutrašnjom organizacijom Osnovnog suda u Kozarskoj Dubici vrši se podjela poslova po unutrašnjim organizacionim jedinicama na principu grupisanja funkcionalno srodnih i međusobno povezanih poslova na način da se obezbjedi zakonito, efikasno i racionalno vršenje poslova, ostvari puna uposlenost radnika i

maksimalno korištenje stručnih znanja, efikasno rukovođenje koordinacija i nadzor nad vršenjem poslova, te lična odgovornost i primjena savremenih metoda rada.

### **III ORGANIZACIONE JEDINICE I NJIHOV DJELOKRUG RADA**

#### **Član 3.**

Za vršenje poslova i zadataka iz nadležnosti i djelokruga rada suda obrazuju se sledeće organizacione jedinice:

A/ Sudska odjeljenja:

1. Krivično odjeljenje
2. Parnično i vanparnično odjeljenje
3. Odjeljenje suda za prekršaje

B/ Odjeljenje sudske uprave:

1. Odjeljenje za opšte i računovodstvene poslove
2. Odjeljenje pisarnice

#### **Član 4.**

Krivično sudsko odjeljenje obavlja poslove suđenja u krivičnoj oblasti u okviru nadležnosti propisane zakonom, a u svom sastavu ima sudsko vijeće i sudije pojedince čiji se broj utvrđuje rasporedom poslova.

#### **Član 5.**

Parnično i vanparnično sudsko odjeljenje obavlja poslove suđenja u građansko pravnoj oblasti, vanparničnim i ostavinskim predmetima i predmetima izvršenja u okviru nadležnosti utvrđene zakonom, a u svom sastavu ima sudije pojedince čiji se broj utvrđuje rasporedom poslova.

#### **Član 6.**

Odjeljenje suda za prekršaje obavlja poslove vođenja prekršajnog postupka u skladu sa Zakonom o prekršajima RS i druge poslove iz nadležnosti Osnovnog suda u skladu sa Zakonom o sudovima RS.

### Član 7.

Odjeljenje za opšte i računovodstvene poslove obavlja poslove kojima se obezbjeduju uslovi za pravilan rad i posolovanje suda, obezbjeđuje da se poslovi u sudu vrše uredno i na vrijeme, stručne poslove u vezi sa ostvarivanjem prava i dužnosti radnika suda, priprema nacrte dokumenata, postupa po dnevnim naredbama sudija, stara se za održavanje spisa i unošenje informacija u sistem registrovanja predmeta, vodi statistiku, priprema korespondenciju, vrši prekučavanje materijala, obavlja poslove koji se odnose na budžetsko i vanbudžetsko finansijsko i materijalno poslovanje suda te obavlja i druge poslove koji po prirodi spadaju u djelokrug ovog odjeljenja.

### Član 8.

Odjeljenje sudske uprave vrši poslove određene Zakonom o sudovima RS, te obezbjeđuje funkcionalno povezivanje rada odjeljenja u sudu i obezbjeđuje da unutrašnje poslovanje suda bude zakonito, efikasno i blagovremeno.

### Član 9.

Odjeljenje pisarnice obavlja poslove koji se odnose na vođenje propisanih upisnika i pomoćnih knjiga, prijem i otpremanje pošte, izdavanje odgovarajućih uvjerenje, održavanje sudskog depozita, vođenje propisanih statistika i evidencija, sastavljanje izvještaja sa podacima neophodnim za praćenje rada suda kao i druge poslove koji po prirodi spadaju u djelokrug rada ovog odjeljenja.

## **IV RUKOVOĐENJE I KOORDINACIJA RADA**

### Član 10.

Radom suda rukovodi i predstavlja ga pred drugim tijelima i institucijama predsjednik suda koji organizuje rad u sudu i obezbjeđuje da se poslovi obavljaju uredno i na vrijeme.

Predsjednik suda u granicama zakonskih ovlaštenja izdaje uputstva i naredbe odjeljenju sudske uprave, vrši nadzor i kontrolu rada svih službenika suda i preduzima potrebne mjere u cilju otklanjanja zapaženih propusta i nepravilnosti u njihovom radu.

### Član 11.

Predsjednik suda je nalogodavac za izvršenje finacijskog plana i predračuna sredstva suda.

Predsjednik suda utvrđuje program rada suda, raspored poslova i obezbjeđuje njihovo izvršenje, podnosi izvještaje o radu suda i informiše javnost o radu i ostvarivanju funkcije suda.

Predsjednik suda vrši raspored pripravnika i preduzima mjere za njihovo osposobljavanje u praktičnom radu, rukovodi poslovima izvršenja krivičnih sankcija i obavlja druge poslove određene zakonom.

#### Član 12.

Predsjenik suda imenuje zamjenika koji ga zamjenjuje u njegovojo odsutnosti ili spriječenosti i koji mu pomaže u vršenju pojedinih poslova iz sudske uprave.

#### Član 13.

U sudu se održavaju sjednice svih sudija na kojima se razmatraju pitanja od interesa za rad suda, pitanja koja su značajna za društvene pojave i odnose koje je sud pratilo i proučavao, probleme sudske prakse, pripremaju se izvještaji za nadležne organe i daju mišljenja predsjedniku suda za raspored sudskih poslova.

#### Član 14.

Sjednicu svih sudija /kolegij/ sačinjavaju sve sudije suda.

Sjednicu kolegija saziva i njome rukovodi predsjednik suda.

Sjednica kolegija održava se po potrebi, a najmanje jedan put u dva mjeseca.

#### Član 15.

Radni sastanci se održavaju po potrebi radi koordinacije rada i na njima se razmatraju pitanja od interesa za rad suda ili za određenu organizacionu jedinicu, organizovanje unutrašnjih poslova, praćenje stanja poslova, unapređenje metoda rada, odnosi sa strankama, radna disciplina, preduzimanje mera o obezbjeđenju imovine kao i druga pitanja u vezi sa svakodnevnim radom suda.

Radni sastanci održavaju se sa službenicima jedne ili više organizacionih jedinica.

Radne sastanke saziva i njima rukovodi predsjednik suda.

#### Član 16.

Na sastancima rukovodilaca organizacionih jedinica vrši se koordinacija rada organizacionih jedinica i ukupnog rada suda, a sastanke saziva i njima rukovodi predsjednik suda.

## V PROGRAMIRANJE I PLANIRANJE RADA

### Član 17.

Radi obezbeđenja uslova za blagovremeno, efikasno i kvalitetno obavljanje poslova iz utvrđene nadležnosti u sudu se donosi godišnji program rada koji donosi predsjednik suda, a koji sadrži:

- poslove i zadatke koje sud treba neposredno da izvrši u ostvarivanju svoje funkcije na osnovu Ustava, Zakona i drugih propisa
- ostale poslove i zadatke koje sud treba da izvrši u okviru svoje nadležnosti
- rokove za izvršenje pojedinih poslova i zadataka
- podatke o broju i strukturi službenika koji će neposredno raditi na realizaciji programa rada sudova
- prijedlog potrebnih sredstava za izvršenje programa rada

### Član 18.

Predsjednik suda prati izvršenje programa rada i preduzima mjere za njegovo izvršenje.

### Član 19.

Na osnovu programa rada predsjednik suda utvrđuje godišnji raspored poslova za sudije i ostale službenike suda i obezbeđuje njegovo izvršenje.

### Član 20.

Prije utvrđivanja rasporeda poslova predsjednik suda pribavlja mišljenje sjednice svih sudija za raspored tih poslova.

### Član 21.

Rasporedom poslovanja utvrđuje se način raspodjele predmeta sudijama, raspored raspravnih dana, vrijeme prijema stranaka u sudu i druga pitanja od važnosti za ostvarivanje funkcije suda.

### Član 22.

Raspored poslova utvrđuje se do 31. decembra tekuće godine za narednu godinu.

U toku godine predsjednik suda je ovlašten da mijenja raspored poslova i vrši raspoređivanje službenika suda kada utvrdi da je u nekoj organizacionoj jedinici

nastao zastoj u rješavanju predmeta, kada sud primi u rad veći broj predmeta kojima se dovodi u pitanje hitnost postupka ili vršenje neke od sudske funkcije, te u ostalim slučajevima kada se za to ukaže potreba.

Raspored poslova saopštava se svim sudijama i ostalim službenicima suda pismenim putem.

### Član 23.

Postupak mjenjanja rasporeda poslova u toku godine istovijetan je postupku koji je propisan za njegovo utvrđivanje.

Kontrolu izvršenih zadataka vrši predsjednik suda.

## **VI ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA**

### Član 24.

Službenici sa visokom i višom školskom spremom primaju se u radni odnos na osnovu konkursa, a radnici sa srednjom školskom spremom na osnovu oglasa. Za sve službenike i radnike obavezan je probni rad u trajanju od 3 /tri/ mjeseca.

### Član 25.

Prije donošenja odluke o izboru radnika na radno mjesto daktilografa kod prijavljenih kandidata vrši se provjeravanje stručnih sposobnosti /daktilo-test/ a što se navodi u javnom oglasu.

U koliko kandidat na prethodnom provjeravanju stručne sposobnosti /testiranju/ ne pokaže zadovoljavajući rezultat smatra se da ne ispunjava uslove za rad na tim poslovima.

## **PRIJAVNICI**

### Član 26.

Radi omogućavanja licima sa završenim pravnim fakultetom da se osposobe za obavljanje poslova za koje je uslov pravosudni ispit u sudu se mogu primiti pripravnici-diplomirani pravnici.

Pripravnici-diplomirani pravnici obavljaju pripravnički staž u sudovima dvije godine, a pripravnički staž se provodi prema programu kojeg utvrđuje Ministarstvo pravde RS.

Za vrijeme pripravničkog staža pripravnik se kroz praktičan rad na odgovarajućim poslovima i zadacima uz stručnu pomoć i stručni nadzor predsjednika suda ili

određenog sudije osposobljava za samostalno vršenje poslova i zadatka čije je vršenje uslovljeno pravosudnim ispitom.

### Član 27.

U sud se mogu primati na praksu i druga lica koja su diplomirala na pravnom fakultetu ako im je ta praksa potrebna radi stručnog osposobljavanja i sticanja uslova za polaganje pravosudnog ispita, bez zasnivanja radnog odnosa /pripravnici-volонтери/.

Pripravnicima-volонтерима za vrijeme obavljanja prakse ne pripada naknada za rad.

Zbog teške povrede službene dužnosti predsjednik suda može rješenjem pripravniku-volонтеру prekinuti dalje obavljanje prakse.

U sudu se istovremeno mogu osposobljavati za rad jedan pripravnik i jedan pripravnik-volонтер.

## VII OCJENJIVANJE RADA SLUŽBENIKA

### Član 28.

Službenici i ostali radnici se ocjenjuju za svoj rad u toku godine i to najkasnije 30 dana po isteku kalendarske godine.

Službenike ocjenjuje predsjednik suda na prijedlog neposredno nadređenog službenika.

Ocijena se utvrđuje rješenjem, a temelji se na pokazanom stručnom znanju, zalaganju, rezultatima rada, odgovornosti u radu, radnoj disciplini, blagovremenosti i urednosti izvršavanja poslova.

### Član 29.

Ocijena može biti „ne zadovoljava“, „zadovoljava“, „uspјešan“ i „naročito uspiješan“.

Ocijena „ne zadovoljava“ mora se obrazložiti.

Službenik koji tri puta uzastopno bude ocijenjen sa ocijenom „ne zadovoljava“ otpušta se iz službe.

## Član 30.

Službenik suda za kojeg je utvrđena negativna ocijena može se bez njegovog pristanka rasporediti na druge poslove istog ili nižeg stepena složenosti.

## VIII SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

### Član 31.

Sistematizacijom radnih mjesta utvrđuju se radna mjesta, opis radnih mjesta, broj službenika koji je potreban za vršenje poslova i zadataka, stručna spremja i drugi uslovi koje službenici moraju ispunjavati za obavljanje određenih poslova i to kako slijedi:

#### 1. PREDSJEDNIK SUDA

##### **Opis poslova:**

Organizuje rad u sudu i stara se da se poslovi obavljaju uredno i na vrijeme. U okviru ovlašćenja propisanih zakonom izdaje uputstva i naredbe u stvarima sudske uprave kojim se obezbjeđuje pravilan rad i posolovanje suda. Vrši nadzor nad radom svih radnika u sudu i preduzima mјere u cilju otklanjanja zapaženih nepravilnosti u njihovom radu. Predstavlja sud pred drugim organizacijama te radi sve druge poslove od interesa za pravilan i zakonit rad u funkcionisanju suda. Obavlja pravosudnu funkciju u skladu sa zakonom.

**Uslovi:** Propisani Zakonom o sudovima RS.

**Broj izvršilaca:** 1 /jedan/

#### 2. SUDIJE

##### **Opis poslova:**

Obavlja pravosudnu funkciju propisano zakonom, a u opisu rasporeda poslova koju određuje predsjednik suda. Prati i evidentira društvene odnose i pojave, sudske praksu, problem sudskog rada i o uočenom obavijestava predsjednika suda. Sudjeluje u obradi stalnih i povremenih analiza i izvještaja koji se odnose na rad u sudu, prati i proučava propise i sudske praksu, pomaže i vrši nadzor nad radom pripravnika i stručnih saradnika. Sudjeluje na sjednicama sudijskog kolegija i obavlja druge poslove propisane Zakonom o sudovima RS i drugim propisima, te kodeksom sudske etike.

**Uslovi:** propisani Zakonom o sudovima RS.

**Broj izvršilaca:** 4 /četiri/.

### **3. STRUČNI SARADNIK**

#### **Opis poslova:**

Pomaže sudiji u radu, proučava pravna pitanja u vezi sa radom sudija u pojedinim predmetima, izrađuje nacrte sudijskih odluka i priprema pravne stavove za publikovanje. Uzima na zapisnik podneske i izjave stranaka i vrši samostalno ili pod nadzorom predsjednika suda odnosno sudije i druge stručne poslove predviđene zakonom, sudskim poslovnikom i drugim propisima. Obavlja i druge poslove koje mu odredi predsjednik suda ili sudija pod čijim nadzorom radi. Poslovi spadaju u osnovnu djelatnost, grupa normativno-pravih i sudske analitičkih poslova-najsloženiji.

**Uslovi:** VII stepen školske spreme, završen pravni fakultet i položen pravosudni ispit, radno iskustvo od dvije godine.

**Broj izvršilaca:** 1 /jedan/

Način zasnivanja radnog odnosa: odrađen zakonom.

### **4. PRIPRAVIK – VOLONTER**

#### **Opis poslova:**

Obavlja pripravničku praksu u суду radi sticanja uslova za polaganje pravosudnog ispita pod nadzorom predsjednika suda ili sudije, vodi dnevnik rada, obavlja poslove po nalogu predsjednika suda ili sudije.

Poslovi spadaju u osnovnu djelatnost grupa normativno-pravnih i sudske analitičkih poslova-najsloženiji.

**Uslovi:** VII stepen školske spreme, završen pravni fakultet bez radnog iskustva.

**Broj izvršilaca:** 5 /pet/ volontera.

Način zasnivanja radnog odnosa: javni konkurs.

## **5. ŠEF SUDSKE PISARNICE**

### **Opis poslova:**

Pomaže predsjedniku suda u poslovima sudske uprave, organizuje i rukovodi radom sudske pisarnice, zaprima izvještaje o radu sudija, stručnog saradnika i sudijskog pripravnika, vodi matičnu knjigu zaposlenih radnika i personalnu evidenciju, obrađuje statističke podatke i izvještaje, vrši redovnu kontrolu izvršenja poslova iz djelokruga pisarnice u cilju obavljanja svih poslova u pogledu blagovremenosti i zakonitosti, prati kretanje spisa, organizuje rad blagovremenom sastavljanju statističkih izvještaja u okviru propisanih rokova, vodi evidenciju o radu po predmetima za svakog sudiju pojedinačno, stara se o ažuriranju bezvrijedne arhivske građe i o vođenju arhivske knjige prema važećim propisima, zadužuje se i odgovara za korišćenje pečata suda, te vrši druge poslove po naredbi predsjednika suda.

Poslovi spadaju u grupu administrativno-tehničkih-složenih.

**Uslovi:** VII stepen stručne spreme, završen pravni fakultet, poznavanje rada na računaru i najmanje jedna godina iskustva na istim ili sličnim poslovima.

**Broj izvršilaca:** 1 /jedan/

Način zasnivanja radnog odnosa: javni konkurs uz probni rad u skladu sa zakonom.

## **6. UPISNIČAR (REFERENT ZA UNOS DOKUMENATA I UPRAVLJANJE PREDMETIMA)**

### **Opis poslova:**

Registruje dokumente pristigle na već postojeće predmete i dokumente koji iniciraju otvaranje novog predmeta, izdaje potvrdu o prijemu, kreira omot spisa sa novom CMS naljepnicom, kod iniciranja nove faze u već postojećem CMS predmetu kreira novu fazu u postojećem predmetu, otvara kroz CMS izvještaj o predmetima koje je potrebno iznijeti za slijedeći dan sudijama, stara se o čuvanju, rukovanju, fizičkim omotima spisa, kao i o konzistentnosti sadržaja spisa, te ostale poslove po naredbi predsjednika suda.

Poslovi spadaju u administrativno-tehničke poslove-jednostavnije.

**Uslovi:** IV stepen školske spreme gimnazija, ekonomski ili druga odgovarajuća srednja škola, položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru i najmanje 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

**Broj izvršilaca:** 1 /jedan/.

Način zasnivanja radnog odnosa: javni oglas uz probni rad u skladu sa zakonom.

## **7. UPISNIČAR I ARHIVAR (REFERANT ZA OTPREMU POŠTE)**

**Opis poslova:**

Registruje dokumente pristigle na već postojeće predmete i dokumente koji iniciraju otvaranje novog predmeta, izdaje potvrdu o prijemu, kreira omot spisa sa novom CMS naljepnicom, kod iniciranja nove faze u već postojećem CMS predmetu kreira novu fazu u postojećem predmetu, otvara kroz CMS izvještaj o predmetima koje je potrebno iznijeti za slijedeći dan sudijama, stara se o čuvanju, rukovanju, fizičkim omotima spisa, kao i konzistentnosti sadržaja spisa, te ostale poslove po naredbi predsjednika suda.

Poslovi spadaju u administrativno-tehničke-jednostavnije.

**Uslovi:** IV stepen školske spreme, gimnazija, ekonomski, upravna i druga odgovarajuća srednja škola, položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru, najmanje 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

**Broj izvršilaca:** 1 /jedan/.

## **8. UPISNIČAR ZA PREKRŠAJNI UPISNIK I REFERENT ZA IZVRŠENJE PREKRŠAJNIH SANKCIJA**

**Opis poslova:**

Vrši prijem, zavođenje, razvođenje, raspoređivanje i arhiviranje prekršajnih predmeta uz vođenje odgovarajućih evidencija, priprema i izrađuje odgovarajuće statističke izvještaje i vodi evidenciju o podacima i izvještajima, daje informacije strankama, punomoćnicima i zastupnicima o stanju prekršajnih predmeta u pogledu trajanja postupka, vrši razvrstavanje prisjelih dostavnica i ulaže u odgovarajuće prekršajne predmete, vodi evidenciju o kretanju spisa, poziva i upućuje osuđena lica na izdržavanje kazne zatvora, pod nadzorom predsjednika suda u skladu sa zakonom o izvršenju prekršajnih sankcija RS, vodi registar novčanih kazni i provodi druge radnje u skladu sa zakonom koji se odnose na posljedice upisane kazne u registar novčane kazne, provodi postupak prinudne naplate novčane kazne kod nadležnih institucija RS u skladu sa Zakonom o

prekršajima, postupa po zamolinici drugih sudova u izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija, obavlja druge poslove u postupku izvršenja prekršajnih sankcija po naredbi predsjednika suda i rukovodioca odjeljenja sudske uprave i pisarnice, te ostale poslove po naredbi predsjednika suda.

Poslovi spadaju u administrativno-tehničke jednostavnije.

**Uslovi:** IV stepen stručne spreme, završena gimnazija, upravna škola ili druga srednja škola, položen stručni ispit, sposobljenost za samostalan rad na računaru, najmanje 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

**Broj izvršilaca:** 1 /jedan/.

Način zasnivanja radnog odnosa: javni oglas uz probni rad u skladu sa zakonom.

## 9. ŠEF RAČUNOVODSTVA

**Opis poslova:**

Redovno i ažurno obavlja sve poslove iz oblasti računovodstva suda, vodi računa o blagovremenom usaglašavanju potraživanja i obaveze suda, rukovodi radom finansijskog i materijalnog knjigovodstva, radi periodične izvještaje i završne račune sa potrebnim prilozima u odgovarajućim rokovima, prati propise iz oblasti računovodstva i obezbeđuje njihovu pravilnu primjenu, otvara finansijske kartice i unosi odgovarajuća knjiženja, daje odgovarajuće knjigovodstvene podatke, odgovara za pravilno odlaganje i čuvanje dokumentacije, vrši blagovremeno dostavljanje prispjelih računa s dokumentacijom nadležnoj službi trezora, vrši obračun plata i drugih naknada radnika suda, vještaka, svjedoka i dr. Vrši poslove likvidature, vrši obustave i doznake korisnicima iznosa koji se obustavljaju od plate te obavlja sve druge poslove po naredbi predsjednika suda.

Poslovi spadaju u osnovnu djelatnost grupa računovodstveno-materijalnih poslova-složenih.

**Uslovi:** VII stepen školske spreme, završen ekonomski fakultet, položen stručni ispit, posjedovanje licence za računovođu, poznavanje rada na računaru, radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima najmanje 5 /pet/ godina.

**Broj izvršilaca:** 1 /jedan/.

Način zasnivanja radnog odnosa: javni oglas uz probni rad u skladu sa zakonom.

## **10. SUDSKI ASISTENT / DAKTILOGRAF**

### **Opis poslova:**

Učestvuju kao zapisničari na pretresima, raspravama i ročištima, vrše daktilografske poslove po diktatu na računarima ili pisaćim mašinama, postupaju po naredbama u spisima, sređuju spise, vode popis podneska u spisu, vrše sravnjivanje izvršenog prepisa i otklanjaju uočene greške pri kucanju popunjavaju obrasce i dr. dokumente u spisima, zamjenjuju druge daktilografe po potrebi i ostale radnike, te ostali poslovi po naredbi predsjednika suda.

Poslovi spadaju u pomoćno-tehničke-jednostavnije.

**Uslovi:** IV stepen školske spreme, gimnazija, upravna škola ili druga odgovarajuća srednja škola, poznavanje rada na računaru, te najmanje jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

**Broj izvršilaca:** 5 /pet /.

Način zasnivanja radnog odnosa: javni oglas uz prethodni daktilo-test prema odredbama ovog Pravilnika.

## **11. TEHNIČKI SEKRETAR**

### **Opis poslova:**

- vodi „Su-upisnik“, prima i otprema poštu po „Su“ predmetima
- vrši prijem i kompletiranje materijala i njegovo razvrstavanje prema potrebama za predsjednika suda
- vrši prijem, zavođenje i arhiviranje povjerljivog materijala,
- vrši prijem i kompletiranje materijala i njegovo razvrstavanje prema potrebama za predsjednika suda
- prima telefonske poruke za predsjednika suda
- evidentira sastanke i obveze predsjednika suda
- vodi evidenciju stručnog usavršavanja predsjednika, sudija, stručnih saradnika i službenika suda te vrši prijavu istih na seminare i druge vrste obuke
- izdaje putne naloge za službena putovanja

- prima personalne zahtjeve zaposlenih
- izrađuje kratke dopise i obaviještenja za predsjednika suda
- rukuje arhivom sudske uprave – upisni Su
- vodi evidenciju stalnih sudske vještaka, tumača i stečajnih upravitelja
- pomaže predsjedniku suda prilikom evidencije prijema stranaka i organizuje prijem stranaka
- vrši i druge poslove po nalogu predsjednika suda

**Uslovi:** IV stepen stručne spreme, gimnazija, ekonomski ili upravna škola, najmanje 6 mjeseci radnog staža na istim ili sličnim poslovima, poznavanje rada na računaru, položen stručni upravni ispit za službenike obavezno testiranje poznavanja daktilografije prilikom zasnivanja radnog odnosa.

**Broj izvršilaca:** 1 /jedan/.

Način zasnivanja radnog odnosa: javni oglas uz probni rad u skladu sa zakonom.

## 12. SUDSKI IZVRŠILAC - EKONOM

**Opis poslova:**

Provodi izvršenje sudske odluke sa pordučja suda, vrši poslove u vezi sa novačanim naplatama, pljenidbama, oduzimanju pokretnih stvari i vrši njihovu javnu prodaju, redovno i blagovremeno sačinjava izvještaje o obavljenoj ili ne obavljenoj izvršnoj radnji, izdaje priznanice o naplaćenim novčanim iznosima strankama u izvršnim predmetima, obavještava sudiju ili stručnog saradnika o broju predmeta koji se dnevno trebaju izvršiti te vremenu i mjestu izvršenja, obavlja poslove oko evidentiranja i nabave potrebnih materijala za rad suda, dijeli ih radnicima uz evidenciju, zadužuju se fotokopirnim aparatom i obavlja rad na istom i obavlja sve ostale poslove po naredbi predsjednika suda odnosno rukovodioca odjeljenja sudske uprave i pisarnice.

Poslovi spadaju u osnovnu djelatnost grupa administrativno-tehničkih poslova jednostavniji.

**Uslovi:** IV stepen školske spreme upravna škola, gimnazija ili druga odgovarajuća srednja škola, položen stručni ispit.

**Broj izvršilaca:** 1 /jedan/.

Način zasnivanja radnog odnosa: javni oglas uz probni rad u skladu sa zakonom.

### **13. DNEVNI PORTIR, TELEFONISTA, DOMAR VOZAČ I LOŽAČ**

#### **Opis poslova:**

Ostvaruje prvi kontakt sa strankama, vrši kontrolu ulaska stranaka u zgradu i upućuje ih u odgovarajuće prostorije, evidentira dolaske i odlaske radnika s posla i u toku radnog vremena, kontroliše unošenje i iznošenje stvari i predmeta iz zgrade suda, obavlja rad na telefonskoj centrali, vrši uspostavljanje unutrašnje i vanjske telefonske veze za potrebe suda, vodi evidenciju o obavljenim telefonskim razgovorima, vrši manje opravke na zgradi suda, prati i obavještava predsjednika suda o svim oštećenjima na zgradi, vodi računa o ispravnosti protiv požarnih aparata i njihovoj redovnoj kontroli, sprovodi sve potrebne mjere protiv požarne zaštite, u toku grejne sezone obavlja poslove grijanja uz odgovarajuću zamjenu na drugim poslovima po odluci suda, vrši kontrolu rada centralnog grijanja, vodi računa o ispravnosti peći i instalacija za grijanje, obavlja poslove vozača službenim vozilima prema putnom nalogu, brine se o ispravnosti vozila, blagovremenoj registraciji, te vodi propisanu evidenciju o utrošku goriva i maziva, obavlja i druge poslove po naredbi predsjednika suda uz obezbjeđivanje odgovarajuće zamjene na ostalim propisanim poslovima.

Poslovi spadaju u pomoćno-tehničke-jednostavnije.

**Uslovi:** završena srednja škola sa radničkim zanimanjima ili III stepen stručne spreme električar ili vodoinstalater, stolar ili sl. sa najmanje 6 mjeseci iskustva na istim ili sličnim poslovima.

**Broj izvršilaca:** 1 /jedan/.

Način zasnivanja radnog odnosa: javni oglas uz probni rad u skladu sa zakonom.

### **14. SPREMAČICA I KURIR**

#### **Opis poslova:**

Vrši čišćenje prostorija u zgradi suda, vrši čišćenje i održavanje prostora ispred zgrade suda, prijavljuje ekonomu uočene kvarove u zgradi, vrši trebovanje potrebnog materijala za održavanje čistoće, vrši spoljnju i unutrašnju dostavu pošte i predmeta, obavlja ostale poslove po naredbi predsjednika suda ili rukovodioca odjeljenja sudske uprave i pisarnice.

Poslovi spadaju u pomoćne poslove-jednostavnije.

**Uslovi:** završena osmogodišnja škola.

**Broj izvršilaca:** 1 /jedan/.

Način zasnivanja radnog odnosa: javni oglas uz probni rad u skladu sa zakonom.

## **15. SLUŽBENIK ZA INFORMACIONU I KOMUNIKACIONU TEHNOLOGIJU (IKT)**

**Opis poslova:**

A) Pruža direktnu pomoć (IKT podršku) korisnicima u svojoj instituciji u vezi:

- instalacije konfiguracije i održavanja IKT opreme (hardver)
- instalacije konfiguracije i korištenja sistemskih i aplikacijskih programa i baza podataka (softvera)
- rješavanje serverskih i mrežnih problema
- obezbjedenje sigurnosti pristupa i rada na lokalnoj IKT opremi

B) Ispostavlja redovne izvještaje VTSV-u o stanju i korištenju svih IKT sistema na području koje pokriva sa posebnim napomenama o primjećenim problemima u načinu njihovog razrješenja. Ovo uključuje ažuriranu dokumentaciju servera, radnih stanica i konfiguracije lokalnih podružnih mreža te sigurnosnih postavki i relevantnih kopija sistema.

C) U slučaju složenijih problema zahtjeva pomoć od strane višeg nivoa IKT podrške.

- nadgleda i vrši instaliranje, konfiguriranje i održavanje IKT opreme (hardvera), i sistemskih i aplikacijskih programa (softvera) u sudu u skladu sa važećim standardima;
- nadgleda i rješava probleme u funkcionisanju lokalne računarske mreže u sudu;
- organizuje i planira aktivnosti na proširivanju mrežnih kapaciteta suda;
- stara se o sigurnosti pristupa IKT opremi iz njegove nadležnosti;
- obezbjeduje ispravnost i normalno funkcionisanje svih komunikacionih linija i komunikacionih uređaja u sudu;
- organizuje, planira i nadgleda aktivnosti oko uvođenja i funkcionisanja sistema za upravljanje sudskim predmetima (CMS sistema) u sudu;
- obavlja redovne zadatke u sistemu za upravljanje sudskim predmetima (CMS sistemu) u sudu;

- pruža pomoć korisnicima pri radu u sistemu za upravljanje sudskim predmetima (CMS sistemu) u sudu;
- pruža pomoć/IKT podršku korisnicima u sudu;
- administrira korisničke naloge osoblja u sudu
- administrira podatke pohranjene na serverima podataka u sudu;
- obezbeđuje uslove i vrši redovnu izradu sigurnosnih kopija elektronskih podataka (backup) smještenih na serverima podataka u sudu, u skladu sa važećim procedurama;
- kontroliše audio i video snimanja suđenja, i stara se o ispravnosti tehničke opreme za snimanje;
- održava i vodi urednu dokumentaciju servera, radnih stanica, lokalne računarske mreže i softverskih licenci u vlasništvu suda;
- održava i vodi urednu inventurnu listu IKT opreme u vlasništvu suda;
- ažurira Web stranicu suda;
- učestvuje u procesu godišnjeg planiranja investicija i održavanja iz oblasti IKT-a u sudu;
- u slučaju složenijih problema zahtijeva pomoć od strane višeg nivoa IKT podrške;
- poslove i zadatke obavlja u skladu sa standardima postavljenim od strane odjela za IKT VSTV-a BiH;
- ispostavlja redovne izvještaje odjelu za IKT VSTV-a BiH o stanju i korištenju svih IKT sistema na području koje pokriva, sa posebnom napomenom o uočenim problemima i načinu njihovog rješavanja;
- obavlja i druge poslove po nalogu predsjednika suda/glavnog tužioca i sekretara suda.

Ovi poslovi će se obavljati u skladu sa standardima i režimima rada IKT opreme i operativnih sistema postavljenim od strane IKT odjeljenja VSTV-a.

#### **Uslovi:**

- VII stepen srtučne spreme, fakultet tehničkog smijera, najmanje jedna godina radnog iskustva,
- dobro poznавање и радно искуство у Windows NT/2000/2003 serverskim operativnim sistemима (као и клијент верзијама), Microsoft Exchange и Microsoft Office пакету,
- познавање концепта мрежа (LAN/WAN) и TCP/IP мрежног протокола.

**Broj izvršilaca:** 1 /jedan/.

Način zasnivanja radnog odnosa: javni oglas uz probni rad u skladu sa zakonom.

**OSTALE ODREDBE****IX RADNA TIJELA**

Član 32.

U cilju ostvarivanja pune saradnje u izvršenju poslova koji zahtjevaju zajednički rad organizacionih jedinica, predsjednik suda može obrazovati radna tijela u vidu komisija i radnih grupa.

Član 33.

U slučaju spora između komisija i radnih tijela iz člana 32. spor riješava predsjednik suda.

**X OSTVARIVANJE JAVNOSTI RADA**

Član 34.

Rad suda je javan.

Svi sudski postupci su javni osim u slučajevima kada se shodno zakonskim propisima javnost može isključiti.

Član 35.

Predsjednik suda označava koji se podaci i isprave smatraju službenom tajnom.

Član 36.

Načelo javnosti rada suda, osim javnosti sudskog postupka propisanog zakonom ostvaruje se kroz određene vidove informisanja javnosti kroz davanje podataka i informacija o radu suda.

## **XI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Član 37.**

Predsjednik suda će odmah po stupanju ovog Pravilnika na snagu objaviti konkurs ili oglas i zaključiti ugovore o radu sa izabranim radnicima.

### **Član 38.**

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom davanja saglasnosti Ministarstva pravde Republike Srpske.

Predsjednik suda  
Dragan Kalaba

Su: 01/17

Dana, 23.01.2017. godine.